

t25_power

(TMSxU6Mv92evfp5ATwkNfmEJqUX18rZtrh5)

October 27, 2020

Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_power : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $k4_prepower : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $k9_prepower : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_int_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (k4_prepower X0 np_1 = X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((v2_xxreal_0 np_1) \wedge (m2_subset_1 np_1 k1_numbers k5_numbers)) \wedge \\ & ((m1_subset_1 np_1 k5_numbers) \wedge (m1_subset_1 np_1 k1_numbers)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xreal_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (v1_xreal_0 X2) \Rightarrow (((\neg r1_xxreal_0 X0 k6_numbers) \Rightarrow ((X2 = k3_power \\ & X0 X1) \Leftrightarrow (X2 = k9_prepower X0 X1)))) \wedge (((X0 = k6_numbers) \Rightarrow ((r1_xxreal_0 \\ & X1 k6_numbers) \vee ((X2 = k3_power X0 X1) \Leftrightarrow (X2 = k6_numbers)))) \wedge ((v1_int_1 \\ & X1) \Rightarrow ((X2 = k3_power X0 X1) \Leftrightarrow (\exists X3.(v1_int_1 X3) \wedge ((X3 = X1) \wedge \\ & (X2 = k4_prepower X0 X3)))))))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k4_ordinal1) \Rightarrow (v7_ordinal1 X0) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (v1_int_1 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (v1_xreal_0 X0) \quad (7)$$

Theorem 1 $\forall X0.(v1_xreal_0 X0) \Rightarrow (k3_power X0 np_1 = X0).$